

**KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d.**

Tone Hrovata bb, 77230 Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina

Tel. +387 37 771-253, 771-654, Fax. +387 37 772-416

S.W.I.F.T. KINBBA22, e-mail: kibbanka@bih.net.ba, www.kib-banka.com.ba

OROČENI ŠTEDNI ULOZI (DEPOZITI)**INFORMACIONI LIST**

(u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Službene novine Federacije BiH 31/14 i Odluke o dodatnim elementima standardnog informacionog lista, Službene novine Federacije BiH 73/25)

Vrsta usluge:	Oročeni namjenski depoziti
Poslovno ime i adresa davaoca usluge:	Komercijalno-investiciona banka d.d. Tone Hrovata bb, 77230 Velika Kladuša
Iznos usluge, oznaka valute:	Minimalan iznos za oročavanje je 1.000,00 KM, odnosno protuvrijednost strane valute u istom iznosu; štedni depozit se oročava u KM, EUR i drugim stranim valutama koje se mogu kupiti/prodati na mjenjačnicama Banke.
Uvjeti korištenja:	Namjenski oročen depozit ugovara se kao instrument osiguranja kredita ili garancije koji je odobren/a uz uslov polaganja depozita. Cjelokupan iznos depozita se deponuje kao obezbjeđenje otplate dugovanja iz Ugovora o kreditu/garanciji, tako što se depozit oročava minimalno na rok na koji je zaključen Ugovor o kreditu/garanciji, a ugovor o namjenski oročenom depozitu se ne može jednostrano raskinuti sve do potpunog izmirenja obaveza proisteklih iz Ugovora o kreditu ili garanciji. Za vrijeme trajanja Ugovora o namjenski oročenom depozitu, Banka stiče pravo da raspolaže deponovanim sredstvima i obavezuje se da će po isteku roka na koji je zaključen ugovor, zatečena sredstva namjenskog depozita staviti na raspolaganje deponentu, na njegovu partiju a'vista štednje otvorenu kod Banke. Potpisom Ugovora o namjenski oročenom depozitu, deponent izjavljuje da je saglasan da u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza od strane Korisnika kredita proisteklih iz Ugovora o kreditu ili garanciji, Banka ima pravo da automatski, bez ikakve prethodne saglasnosti ili obavještenja, namiri sva svoja dospjela potraživanja iz sredstava depozita. Ukoliko nakon namirenja potraživanja Banke, sva deponovana sredstva ne budu utrošena, za preostali dio sredstava namjenskog depozita, nastavlja se primjena zaključenog Ugovora pod uslovima iz Ugovora, tako da se iznos deponovanih sredstava umanjuje za iznos za namirenje potraživanja Banke.
Trajanje ugovora:	Trajanje Ugovora o namjenskom oročavanju sredstava (kredit/garancija obezbjeđen/a depozitom) odnosno perioda oročavanja vezano je za trajanje Ugovora o kreditu/garanciji.
Visina i promjenjivost nominalne kamatne stope:	Na namjenski oročene depozite Banka ne obračunava i ne isplaćuje kamatu deponentu.
Efektivna kamatna stopa:	Nema
Metoda obračuna kamate:	Nema
Isplata kamate:	Nema
Naknade koje padaju na teret deponenta:	Nema
Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama	Klijent koji se odluči na zaključenje ugovora o oročenom depozitu, obavezan je zaključiti i ugovor o a'vista štednji (štednom računu po viđenju), osim ako već ne posjeduje otvoren a'vista štedni račun kod Banke u valuti oročenja (domaćoj ili stranoj).
Obaveza korištenja notarskih usluga prilikom zaključivanja ugovora:	Ne
Nacrtni ugovor:	Na zahtjev korisnika (deponenta) Banka će istome izdati besplatnu kopiju nacrtu ugovora izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uvjeti za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu
Period važenja uslova iz informacionog lista:	15 dana od dana preuzimanja ponude/standardnog informacionog lista

Iznos osiguranog depozita:	U skladu sa Zakonom o osiguranju depozita u bankama BiH, najveći iznos depozita koji osigurava Agencija za osiguranje depozita BiH iznosi 70.000,00 KM, zajedno sa obračunatom kamatom, a navedeni iznos uključuje sve depozite Deponenata u Banci, izuzev ako se u skladu sa članom 6. istog Zakona depoziti ne isključuju iz osiguranja. Isključeni su depoziti za koje je odlukom suda utvrđeno da su stečeni protuzakonitim radnjama i koji nisu predmet dalje žalbe; depoziti koji se drže na računima čiji naziv nije transparentan u smislu vlasništva ili nenominirani depoziti; depoziti koji se čuvaju u sefovima banaka; depoziti koji se čuvaju u posebnom aranžmanu sa bankom, osim namjenskih depozita; depoziti drugih domaćih ili stranih banaka koje drže u svoje ime i svoj račun; depoziti domaćih ili stranih vladinih organa; depoziti domaćih i stranih osiguravajućih društava; depoziti domaćih i stranih organa za kolektivna ulaganja; depoziti domaćih i stranih penzionih fondova koji se ne smatraju vladinim organima; depoziti lica u posebnom odnosu sa bankom kako je definirano entitetskim zakonima o bankama; depoziti kompanija iste grupe kao i banka članica, depoziti koje je deponent stekao od iste banke članice prema stopama ili drugim finansijskim ustupcima koji su mogli doprinijeti ugrožavanju finansijskog stanja banke članice; depoziti preduzeća koja mogu biti isključena iz pokriva osiguranja nekim posebnim zakonom ili vladinim uputstvom; depoziti mikrokreditnih organizacija.
Pravo na prigovor:	U slučaju primjedbi na postupanje Banke, korisnik (deponent) ima pravo podnijeti prigovor u pisanom i/ili elektronskom obliku na adresu sjedišta banke ili službenu e-mail adresu banke kibbanka@bih.net.ba, na koji prigovor će Banka odgovoriti u roku od 30 dana od dana prijema prigovora. Ukoliko Banka ne odgovori u navedenom roku ili korisnik nije zadovoljan odgovorom, korisnik ima pravo da u naredna 3 mjeseca uputi prigovor Ombudsmenu u Agenciji za bankarstvo FBiH, na adresu Zmaja od Bosne 47b, 71 000 Sarajevo.
Raspolaganje:	Ukoliko je korisnik maloljetno lice, pored uslova koji se standardno primjenjuju na raspolaganje sredstvima, neophodno je da maloljetno lice bude propisano zastupano od strane ovlaštenog lica.

Informacioni list primio/la:

Prezime i ime:

Potpis:

Datum uručenja:

Uposlenik banke: _____